

Bukapuiso ya Ditumiso

MOPHATO

2

SETSWANA

PUO YA GAE

KGWEDITHARO 3





Bukapuiso ya Ditumiso

MOPHATO 2 | KGWEDITHARO 3

SETSWANA

Diteng

Kgwedittharo 3.....	1
Thitokgang: Re ikutlwa re le lefufa.....	2
Beke 1.....	4
Beke 2.....	11
Thitokgang: Re dira diphoso.....	18
Beke 3.....	20
Beke 4.....	27
Thitokgang: Re a bina.....	34
Beke 5.....	36
Beke 6.....	43
Thitokgang: Re bona thuso	50
Beke 7.....	52
Beke 8.....	59



KGWEDITHARO

3



Thitokgang: Re ikutlwa re le lefufa

Tokafatso ya puo:

Maele

Polelwana e mafoko a yone a nang le bokao jo bo farologaneng le bokao jwa mmatota.

go tswela sengwe pelo

Go eletsa sengwe se e seng sa gago. Gongwe o eletsa ekete baeskele ya tsala ya gago e ka bo e le ya gago. Seno ke maikutlo a a bosula.

Dikgang:

Matipane



Malatsi a boikhutso a mariga



Tlotlofoko

matipane:

Lori e e diretsweng go rwala le go folotsa didiriswa. Matipane o na le karolo kwa morago e e bidiwang matipane. E ka rwala dilo tse di jaaka motlhaba, mmu kgotsa maje mme ya di tipolola fa go tlokega.

lori:

Lori e kgolo e e dirisetwang go rwala dilwana go tswa mo lefelong le lengwe go ya go le lengwe.

sepalangwa:

Sengwe se se palamisang batho kgotsa dilo mo tseleng jaaka koloi. bese, lori kgotsa peretshitswana.

lebelo:

Go tsamaya ka lebelo le le kwa godimo.

lewatile:

Metsi a mantsi a a letswai.

phororo:

Metsi a a elelang mo letlhakoreng la lefika le le kwa godimo.

eta:

Go ya kwa lefelong le lengwe.

maitemogelo:

Maitemogelo ke sengwe le sengwe se o se bonang, o se dirang kgotsa o se utlwa mo botshelong ba gago. Go tshwana le megopolo e o e kgobokantshang.

Tlotlofoko

lefufa:	Leina la maikutlo a re nang le one fa re batla se motho yo mongwe a nang le sone.
fufegela:	Maikutlo a re nang le o ne fa re batla se motho yo mongwe a nang le sone.
bokgoni:	Sengwe se o se dirang sentle.
sefoka:	Moputso o o bonang ka ntlha ya go fenyha kgotsa go dira sentle, gantsi ke sekgele kgotsa sefikantswe.

Botsa balelapa la gago:



O ka rata go nna setswerere mo go eng?

Nka laola jang maikutlo a me gore ke seke ka fufegela tsala ya me?





Medumopuo

Refosanang go buisa medumo yotlhe e o tshwanetseng go e itse:

a	l	e	i	k
b	m	n	o	u
d	K	f	N	p
r	s	t	w	y
g	ng	h	j	mp
nk	kg	nw	gw	R
kh	kw	lw	ph	th
aa	tw	jw	rw	sw
ee	ii	šw	mm	kgw
nn	nkh	mph	oo	rr
tl	ts	uu	nth	tš
ntl	khw	nkg	ngw	o

Buisana le molekane wa gago:

1. Ke medumo efe e o neng o sa e itse?
Kwala lenaane la medumo eno mo bukeng ya gago.
2. Ke medumo efe e o tlhokang go ikatisa go e buisa?
Kwala lenaane la medumo eno mo bukeng ya gago.

Ikatise go buisa le go kwala medumo

- Itirele dipapetlanapuiso tsa gago go di dirisa kwa gae.
- Kopa go ya le Bukapuiso ya Ditumiso kwa gae. Ikatisetse go buisa go tswa mo tsebeng eno.
- Kopa balelapa la gago go go biletsa medumo e e farologaneng. Kwala medumo fa fatshe.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko a o tshwanetseng go a itse:

uba	pilo	lepa	seba	fola
tila	madi	inama	wela	opa
felela	dumela	poloko	dirisa	selabe
botha	duela	maemo	jaana	seane
tlhama	kgokanya	apeela	duelela	tsholetsa
hutshe	sekgwa	mmileng	nnisana	ngwaga
sela	suta	phoso	uta	ngoka
roba	kala	hema	khumo	nko
khumola	epela	kgalega	rutana	phudugo
seroto	thoto	sejana	siile	poo
tlhanoga	kwadisa	moswang	swabisa	kgorometsa
wisetsa	tsamaisa	tlhotlhora	sekgweng	tlwaela

Buisana le molekane wa gago:

1. Ke mafoko afe a o neng o sa a itse?
Kwala lenaane la mafoko ano, mo bukeng ya gago.
2. Ke mafoko afe a o tlhokang go ikatisa go a buisa?
Kwala lenaane la mafoko ano, mo bukeng ya gago.

Ikatisetse go buisa le go kwala mafoko:

- Ikatisa go dumisa mafoko a o sa a itseng.
- Kopa balelapa la gago go go biletsa mafoko a a farologaneng. Kwala mafoko fa fatshe.



Thitokgang: **Re ikutlwa re le lefufa**



Popego ya Puo

A o a gopola?

Re bitsa karolo ya lefoko 'sebopapuo'.

Sebopapuo sengwe le sengwe se na le bokao.

Buisana le molekane wa gago:

- Buisa sebopapuo le mafoko.
- Lefoko lengwe le lengwe le kaya eng?
- Sebopapuo sengwe le sengwe se kaya eng?

la

inela

kwalela

ile

rutile

fodile

ana

ragana

wisana

ga

obega

silega

A o ka akanya ka mafoko a mangwe
a a nang le sebopapuo seno?





Thelelo

Dirisa matshwao a puo go go thusa go buisa ka thelelo.

•

Fa o bona khutlo, emisa.

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Ke rata dirurubele.

Bana ba itumelela loeto.

,

Fa o bona phegelwana, goga mowa.

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Re ne ra ja nama, borotho le legapu.

Morago ga sekolo, re ne ra ya go tshameka.

?

Fa o bona letshwao la potso, fetola modumo wa lentswe.

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

O ya kae?

A o rata go bina?

!

Fa o bona letshwao la kgagamalo, fetola modumo wa lentswe go supa maikutlo.

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Ijoo! go diragala eng.

Bona jaaka a le montle!

“ ”
...

Fa o bona letshwao le ditsejwana, fetola lentswe go etsa motho yo o buang.

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Mme a re, “Kgaotsa go lela!”

“Ke a leboga rre,” Modise a araba.



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Mpho o a opela, Naledi o a bina

Mpho le Naledi ke bana ba motho. Mpho o kgona go opela. Lentswe la gagwe le molodi. Naledi ena o kgona go bina. Dinao tsa gagwe di bofelo ebile di bonako.

Ka letsatsi lengwe batho ba ne ba tla go bogela Naledi a bina. Ba ne ba opa diatla. “O setswerere sa go bina!” ba mo akgola.

Mpho o ne a ikutlwa a sa itumela. “Batho botlhe ba rata Naledi,” a ipelaetsa. “Ga go na ope yo o mpogelang.”

Maitseboa ao, Mpho a seke a opela. “Ke ka ntlha yang o sa opele?” Naledi a botsa. “Wena o kgona go bina.

Ke eletsa eketse le nna nkabe ke kgona go bina jaaka wena,” Mpho a araba. “Fela ke itumelela go utlwa o opela.” ga rialo Naledi. “Fa ke utlwa pina ya gago, maoto a me a batla go bina!”

Mo bekeng e e latelang, morutabana wa bona a re,” Go tllile go nna le konsarata ya motse wa rona. Ke mang yo



o tla opelang? Ke mang yo o tla binang” “Ke na le kakanyo,” ga rialo Naledi. “Mpho o tla opela, nna ke tla bina.”

Mo konsarateng, Mpho a opela ka lentswe le le molodi. Naledi a bina ka botswerere. Batho ba opa diatla. “Pina e tlhoka go binelwa,” ga rialo Naledi. “Mmino ona o tlhoka pina,” ga rialo Mpho.

Go opela go ne go le monate. Go bina le gona go ne go le monate. Mmogo di ne di le monate go gaisa.



Go tlhaloganya

Kopololela dipolelo ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o di feleletse:

- 1. Mpho o ne a sa itumela gone ...**
- 2. Naledi o ne a re o itumelela fa Mpho a opela gone...**
- 3. Re itse gore basetsana ba ne ba diragatsa bontle kwa konsarateng gone...**



Popego ya Puo

Kopololela lenaane la mafoko mo bukeng ya go kwalela ya gago.
Thalela sebopapuo se se mo lefokong lengwe le lengwe.
Sebopapuo seno se kaya eng?

- 1. feta**
- 2. fetela**
- 3. fetana**
- 4. fetelela**
- 5. fetega**



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kwala medumo eno e le meraro ka mo bukeng ya go kwalela ya gago.

th

nth

thw

Kwala mafoko ano ka fa tlase ga modumo o o nepagetseng:

teko

thala

ntho

thwala

thiba

santlha

nathwa

tuka

wisa

nosetsa



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Wena o thwala manathwana a buka.

Tiro o thwetse madi. O a naya morutabana. Morutabana o tla a naya monga one. Wena fa o thwetse madi o ka dira eng? Sa ntlha o ka leka go bona gore a wole mo go mang. Morago o ka a naya morutabana kgotsa motsadi.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o a kwale mo bukeng ya go kwalela ya gago.

t	h	w	n	th	a
l	o	e	b	u	m

th-u-b-a
t-e-m-a-n-a



Medumopuo

Buisa mafoko mme o batle modumo o o fetotsweng
Kopololela mafoko ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o feleetse le a bofelo.

thuba	→	thiba	→	_olo
wisa	→	wela	→	_ena
tlhaga	→	tlhapa	→	_ola

A o ka oketsa
mafoko ano?



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:


Tumi o rata go raga bolo. “O tla thuba matlhabaphefo!” mme a mo kgalema. Tumi o ne a tlhoma bolo mo fatshe. “Ke tla leka go se rage bolo thata,” Tumi a araba. Tumi a ithiba matlho a raga bolo. Ijoo! e lebile kae? Tebogo a taboga a thwala bolo mo tlhageng.



Mokwalo

Kopololela mo bukeng ya go kwalela ya gago.

a a a a a a



Kanelokgang ya Maitlhamelo



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kwala medumo eno e le meraro ka mo bukeng ya go kwalela ya gago.

ny

nyw

nny

Kwala mafoko ano ka fa tlase ga modumo o o nepagetseng.:

wela

senya

nona

bonnye

senywa

nonyane

bonako

sennye

bowelo

welana



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

O bona mawelana a mannye.

Masea a mabedi ke mawelana. A a bonya fa a bona lesedi. Masea a rata mašwi. A anya mašwi ka bonako. Masea a tla nona. Fa a sa le mannye a a kgatlha. Mme o senya nako e ntsi a fepa masea.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o a kwale mo bukeng ya go kwalela ya gago.

n	y	w	a	nny	o
i	l	b	o	th	e

ny-e-b-a
b-o-ny-a



Medumopuo

Buisa mafoko mme o batle modumo o o fetotsweng
Kopololela mafoko ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o feleletse le a bofelo.

nyema	→	nyeba	→	ny_lela
anya	→	nyenya	→	se_a
thuto	→	thoto	→	_iba

A o ka oketsa
mafoko ano?



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Wena o bonya. O aga o le thari kwa sekolong. Bonnye o ka tsoga phakela. Ka ga jalo nako e ka se go sie. Morutabana o a omanyana fa re le thari. Fela o a nyeba fa re le mo nakong. Go nna thari ebile go nyemisa mooko.



Mokwalo

Kopololela mo bukeng ya go kwalela ya gago.

Oa Oa Oa



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Khudu le Nonyane

Bogologolo Khudu le Nonyane e ne e le ditsala. Ba ne ba nna gauifi le noka e kgolo.

Nonyane o ne a kgona go fofela kwa godimo kwa marung. Khudu ena o ne a itsamaela bonya mo fatshe.


Khudu o ne a leba Nonyane a fofa mme a mo tswela pelo. “Nonyane o kgona go bona lefatshe lotlhe,” a rialo. “Nna ke bona fela lerole. Seno ga se a siama!”

Lefufa la gagwe le ne la gola la gola. Khudu a ba a palelwa ke go ja. O ne a tlhola a iphitlhile mo legapeng la gagwe letsatsi lotlhe,

Ka letsatsi lengwe go ne ga tla setsuatsue se segolo ka diphefo tse di maatla. Nonyane o ne a retelelwa ke go fofa. O ne a boifa. “Nthuse, Khudu!” a goa.

Khudu o ne a sa tshabe diphefo. O ne a le kwa tlase ebile a nonofile. O ne a gogela Nonyane gauifi mme ba itshira ka leje le legolo. Ba ne ba bolokesega.

Fa diphefo di fetile, Nonyane a re, “Ke a leboga tsala. O nonofile ebile o bolokesegile mo fatshe. O kare nkabe ke tshwana le wena!”



Khudu o ne a gakgamala fa a utlwa gore Nonyane o mo tswela pelo!

Khudu a nyeba. “Ke tla somarela neo ya me,” a rialo.”Mme ke tla itumelela neo ya gago.” Go tloga mo letsatsing leo, Khudu a seke a tihola a tswela Nonyane pelo.



Go tlhaloganya

Kopololela dipolelo ka mo bukeng ya go kwalela ya gago me o di feleletse:

- 1. Khudu o ne a fufega gone ...**
- 2. Mo setsuatsueng, Khudu o ne a thusa Nonyane ka go ...**
- 3. Kwa bofelong Khudu o ne a ikutlwa ...**



Popego ya Puo

Kopololela lenaane la mafoko mo bukeng ya go kwalela ya gago.
Thalela sebopapuo se se akareditsweng mo lefokong lengwe le lengwe.
Sebopapuo seno se kaya eng?

- 1. lekile**
- 2. rekile**
- 3. omile**
- 4. fedile**
- 5. medile**

Thitokgang: Re dira diphoso

Tokafatso ya puo:

Seane

Polelwana ya setso e e nang le molaetsa wa tsiboso kgotsa kgakololo go dirisiwa mafoko a tshwantshiso.

e kgojwa e le maoto mane

Kgomo e a kgojwa le fa e na le maoto a le mane. Ka ga jalo mongwe le mongwe a ka dira phoso. Ka ga jalo fa o dirile phoso o bolelele mogolo mme o tla go thusa go e baakanya.

Dikgang:

**Amogelang o
dira mae a a
tlhakatlhakantsweng**



**Teko ya dipalo e e
bonolo ya ga Lerato**



Tlotlofoko

tiro: Tiro e nnye e o tswang mo ntlong go e dira.

tosene: Setlhopha sa dilwana tse lesomepedi, e le dilwana tse di tshwanang, sekao: mae.

loleta: Fa sengwe se le metsi, se relela, mme se kgomarela fa o se tshwara.

**mae a a
tlhakatlhakantsweng:** Mae a a tlhakatlhakantsweng mme a apeilwe mo paneng (ono ke mokgwa o o tlwaelegileng wa go ja mae).

letlharetiro: Letlhare le le nang le dipotso kgotsa ditirwana go di dira.

moitseanape: Motho yo o itseng go le gontsi ka sengwe mme a dira sentle mo go sona.

boitshepo: Maikutlo a a go netefaletsang gore o ka dira sengwe.

Tlotlofoko

boitshepo jo bo feteletseng:

Maikutlo a a feteletseng a a go netefaletsang gore o ka dira sengwe mme o emise go leka kgotsa go ikatisetsa sengwe.

phoso:

Sengwe se se sa siamang se re se dirang re sa ikemisetsa.

kotsi:

Selo se se maswe kgotsa se se gakgamatsang se se dirphoso agalang ka phoso, go se na ope yo o ikaeletseng go se dira.

go tsholola:

Fa seedi kgotsa lorole lo tswa mo setshelong mme lo wela fa fatshe.

botlhaswa:

Ga e bothakga kgotsa ga e phepa.

Botsa balelapa la gago:



Ke tshwanetse go dira eng fa ke dirile phoso kwa gae jaaka go thuba sejana?

A o kile wa dira phoso e e tshegisang? A o ka ntlotlela ka ga yone?





Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kwala medumo eno e le meraro ka mo bukeng ya go kwalela ya gago.

t

l

tl

Kwala mafoko ano ka fa tlase ga modumo o o nepagetseng.:

tlola

tlwaela

tila

utlwa

setlolo

tlisa

utlwala

leta

suta

wela



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Ba letile go utlwa mmimo.

Bana ba letile koloi. Ba utlwa modumo. “A ke modumo wa koloi o o utlwalang?” Tlotlo a botsa. Bana ba tlola go leba kwa tseleng. Sewela a leba tsela, “Nna ga ke bone sepe.” Bana ke kgale ba letile, fela ga ba utlwe fa koloi e tla.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o a kwale mo bukeng ya go kwalela ya gago.

t	l	tl	w	a	ny
th	o	i	s	u	ng

u-tl-w-a
u-tl-w-a



Medumopuo

Buisa mafoko mme o batle modumo o o fetotsweng
Kopololela mafoko ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o feleetse le a bofelo.

tlisa	→	tlala	→	_otla
utlwana	→	utlwa	→	_tlwela
senya	→	bonya	→	a_a

A o ka oketsa
mafoko ano?



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:


Kutlwano, Pule le Monyo ke baagisane. Baagisane ba a utlwana. Ba a thusana ebile ba utlwelana botlhoko. Fa go le monate ba tshega le go nyeba mmogo. Fela lefufa le ka senya kagiso ya baagisane.



Mokwalo

Kopololela mo bukeng ya go kwalela ya gago.

e e e e e e



Thitokgang: **Re dira diphoso**



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kwala medumo eno e le meraro ka mo bukeng ya go kwalela ya gago.

ntl

tl

l

Kwala mafoko ano ka fa tlase ga modumo o o nepagetseng.:

tloga

noga

ntlo

dintlo

tlogela

lemoga

loma

lela

ntlotlele

notlela



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Bana ba bina bontle.

Tlotlo o tlamparela mme a lela. “Tlogela go lela Tlotlo,” ga rialo mme. Mme o mo ntlong, o dira ka natla. Fela Tlotlo ena o batla go tsholediswa. “Dikeledi! e tla o tshameke le Tlotlo,” mme a bitsa.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o a kwale mo bukeng ya go kwalela ya gago.

n	tl	l	t	o	m
i	s	e	g	a	ts

l-e-tl-a
m-o-l-e-tl-o



Medumopuo

Buisa mafoko mme o batle modumo o o fetotsweng
Kopololela mafoko ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o feleetse le a bofelo.

tlola	→	tlotla	→	_ela
sotla	→	letla	→	be_a
sentle	→	lentle	→	bo_tle

A o ka oketsa
mafoko ano?



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Didintle ke ntsala. Ke ngwana wa ga malome. O nna mo ntlong e kgolo. Ke ntlo ya ga malome. Malome o rata go re tlotlela ka ga dilo tsa bogologolo. Nna le Didintle re tlwaetse go tshega dikgang tsa ga malome.



Mokwalo

Kopololela mo bukeng ya go kwalela ya gago.

Ee Ea Ae



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Sam le pente e e tshologileng

Sam o ne a nna mo foleteng mo toropong. O ne a rata go taka.

Ka letsatsi lengwe mophato wa gagwe o ne o taka ditshwantsho. Sam o ne a taka ka mmala wa botala ba legodimo le serolwana. Fela o ne a kgopa kopi ya pente mme ya tshologa.

Sam o ne a sa batle go nna mo mathateng. O ne a khurumetsa boatla ka jeresi ya gagwe. “A tsotlhe di siame Sam?” morutabana wa gagwe mme Pillay a botsa. “Ee, mme,” Sam a araba, a gotela sefatlhego.

Ka bonako pente ya phunyeletsa mo jeresing ya gagwe. Jaanong jeresi ya gagwe e ne e le metsi ebile e na le mmala o motala.

Sam a leba letlhare la gagwe. Go diragetse sengwe. Pente ya botala ba legodimo le e e serolwane di tlhakane. Di ne tsa dira botala jo bontle jwa matlhare a setlhare!

Sam o ne a ikwatlhaya. O ne a bontsha mme Pillay boatla jono. “Ke dirile phoso. Ke ne ke leka go e fitlha,” a rialo.

Mme Pillay ga a mo galefela. O ne a nyeba. “Bona gore phoso ya gago e dirile eng,” a rialo. “O dirile mmala o montshwa! Fa o



tlhakanya botala ba legodimo le serolwana, o bona mmala wa botala ba tlhaga.”

Bana botlhe ba tla go leba. Botlhe ba ne jaanong ba batla go dira mmala wa botala ba tlhaga. Sam a nyeba. O ne a ithutile gore ka dinako dingwe phoso e ka tlhola sengwe se sentšhwa.



Go tlhaloganya

Kopololela dipolelo ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o di feleletse:

- 1. Sam o ne a fitlha boatla gone ...**
- 2. Fa pente ya botala ba legodimo e tlhakana le e e serolwana di dirile ...**
- 3. Sam o ne a ithuta ...**



Popego ya Puo

Kopololela lenaane la mafoko mo bukeng ya go kwalela ya gago.
Thalela sebopapuo se se akareditsweng mo lefokong lengwe le lengwe.
Sebopapuo seno se kaya eng?

- 1. mp**
- 2. mpatla**
- 3. mpitsa**
- 4. mpotsa**
- 5. mpegela**



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kwala medumo eno e le meraro ka mo bukeng ya go kwalela ya gago.

t

n

tl

Kwala mafoko ano ka fa tlase ga modumo o o nepagetseng.:

tlhapa	ntlwaetsa	gotlhwa	newa	ntlogela
ntlwana	ntlhaba	tlamela	atlega	lentlhorho



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Letlotlo o ntlhoile.

Fa o batla go atleaga, o dire ka natla. Sa ntlha o nne le maikaelelo. O itlwaetse go buisa. Fa o na le tlhotlheletso e e molemo, o ka se nyeme mooko. Ka metlha morutabana o re tlhotlheletsa go nna le maikaelelo.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o a kwale mo bukeng ya go kwalela ya gago.

n	w	t	l	h	o
a	m	o	k	i	s

n-o-k-a
m-o-o-m-o



Medumopuo

Buisa mafoko mme o batle modumo o o fetotsweng
Kopololela mafoko ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o feleetse le a bofelo.

lesa	→	besa	→	ne_a
tlhoga	→	tlhaga	→	_oma
ntlhoma	→	ntlhoka	→	n_opa

A o ka oketsa
mafoko ano?



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:


Mokaedi o tlhopa setlhopa sa dibini. A o tla ntlhopa?
Fa a ka ntlhopa ke tla itumela thata. Rre a re
itlwaetse go bina letsatsi le letsatsi. Ke tla leba fa
dibini tse dingwe di bina. Morago ke tla itlhamela
mmino wa me.



Mokwalo

Kopololela mo bukeng ya go kwalela ya gago.

i i i J J J



Kanelokgang ya Maitlhamelo



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kwala medumo eno e le meraro ka mo bukeng ya go kwalela ya gago.

ts

tsw

t

Kwala mafoko ano ka fa tlase ga modumo o o nepagetseng.:

tsosa

wetsa

swetsa

tswala

itsa

tsamaya

letswai

latswa

tsena

tatso



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

O swetsa go noka ka letswai.

Gompiano ke kgaaisano ya go apaya. Baapei ba tlile go tswa kwa mafelong a le mantsi. Mongwe le mongwe o tlile ka dinoki go tswaisa dijo. Dinoki di dira gore dijo di latswege. Tatso e e monate ya dijo e a itumedisa.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

b-e-w-a
s-e-ts-w-a-l-o



Aga mafoko o a kwale mo bukeng ya go kwalela ya gago.

t	s	w	ts	n	e
l	k	o	a	b	o



Medumopuo

A o ka oketsa
mafoko ano?



Buisa mafoko mme o batle modumo o o fetotsweng
Kopololela mafoko ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o feleletse le a bofelo.

tsona	→	tsena	→	_ela
bewa	→	tsewa	→	ne_a
tswala	→	tswela	→	_wale



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

“Fa o tswela kwa ntle o tswale setswalo,” ga rialo mme. “Go mariga jaanong, serame se tsena mo ntlong.” Fela bana ba tlogela setswalo se butswe. Phefo e e tsedidi e tsena mo ntlong.



Mokwalo

Kopololela mo bukeng ya go kwalela ya gago.

Ii Ia Ie Ai Ei



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Rotlhe re dira diphoso

Rotlhe re dira diphoso. Bagolo le bana ba dira diphoso.

Phoso e direga fa sengwe se senyega re sa ikaelela.

Fa o thuba kopi, seno ke phoso. Fa o sa kwale lefoko sentle, seno ke phoso.

Fa re dirile phoso, re a hutsafala. Gape re ka tlhabiwa ke ditlhong. Re ka leka go fitlha phoso. Fela go fitlha phoso ga go thuse.

Go botoka go bua ka ga phoso. Re ka re, “Ke dirile phoso.” Re bo re leka go e baakanya.

Diphoso di re thusa go ithuta. Fa o wa mo baesekeleng, o tokafatsa bokgoni ba go e pagama. Fa o fosa go kwala lefoko, o ithuta go le kwala ka nepo mo nakong e e tlang.

Fa o fositse sengwe, o seke wa ineela. O ka ithuta mo phosong eo.





Go tlhaloganya

Kopololela dipolelo ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o di feleetse:

- 1. Go dira phoso ke fa o ...**
- 2. Fa o dirile phoso go botoka go ...**
- 3. Diphoso di re thusa go ...**



Popego ya Puo

Kopololela lenaane la mafoko mo bukeng ya go kwalela ya gago.
Thalela sebopapuo se se akareditsweng mo lefokong lengwe le lengwe.
Sebopapuo seno se kaya eng?

- 1. tsana**
- 2. botsana**
- 3. fetsana**
- 4. bitsana**
- 5. wetsana**

Thitokgang: Re a bina

Tokafatso ya puo:

Pina

Mafoko a kwadilwe go opelwa, gantsi ka mmmino. Dipina go le gantsi di akaretsa morethetho, poeletso, le raeme go thusa go anela kgang kgotsa go ntsha maikutlo.

Re banyana ba ba nyenyane re ithutile kwa sekolong. Go bala a,e,i,o(2x) opa diatla, kiba ka tlhako, re ithutle kwa sekolong. Go bala a,e,i,o

Kwa sekolong re ithuta ditlhaka ka go opa diatla le go bina. Seno se dira gore go nne motlhofo go di gakologelwa.

Dikgang:

**Sebini se se
tlhwatlhwa Lloyd**



**Musa Motha: Sebini
se se ganetsanang
maatla a kgogedi**



Tlotlofoko

**motlhami go
bina:**

Motho yo o tlamang le go ruta go bina ka tsela ya tlwaelo.

tlwaelo:

Setlhophapha sa metsamao ya go bina e e dirwang ka tsela e e rileng.

akhademi:

Sekolo se batho ba ithutang bokgoni jo bo kgethegileng, jaaka go bina.

**go bina go go
rulaganeng:**

Go tlhama le go rulaganya go bina ka tsela e le nngwe go simolola kwa ntlheng le go ya kwa bofelong.

**maatla a
kgogedi:**

Maatla a a gogang batho le dilwana go ya fa fatshe.

go ruruga:

Go kukumuga ka ntlha ya bolwetse kgotsa kgobalo.

Tlotlofoko

go kgaolwa karolo ya mmele:	Fa ngaka e tlosa karolo ya mmele, jaaka leoto kgotsa letsogo, ka ntlha ya bolwetse kgotsa kgobalo.
go tlwaela:	Go fetola sengwe gore se dire mo maemong a mantšhwa.
go bina:	Go tsamaisa mmele wa gago le mmino.
ballete:	Mofuta o o kgethegileng wa go bina o o anelang kang o dirisa metsamao e e kgatlhisang.
hip hop:	Mofuta wa go bina o o bonako le o o nang le matlhagatlhaga o o go letlang go tthalosa bowena.
mmino wa setso:	Motantsho o o tswang mo setsong sa setlhopha sa batho.

Botsa balelapa la gago:



A o rata go bina? A o itumelela go bina kgotsa go bogela fa ba bangwe ba bina?

O itse sebini sefe se se gaisang? O bina mmino wa mofuta ofe?





Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kwala medumo eno e le meraro ka mo bukeng ya go kwalela ya gago.

nts

tsw

ntsw

Kwala mafoko ano ka fa tlase ga modumo o o nepagetseng:

tsena

tswaka

bontsi

sentse

ntsu

lentswe

ntsweletsa

sentswe

gontswe

tswela



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Mala a podi a gontswe ke phokoje.

Bontsi ba dipodi bo timetse. Dipodi di timeditswe ke pula. Pula e di tsentse mo letlhakeng la noka. Go na le dikwena di le dintsi mo nokeng. Podi e nngwe e gontswe mala ke dikwena, tsa e bolaya.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

l-o-ts-w-a
m-o-n-ts-a-n-e

Aga mafoko o a kwale mo bukeng ya go kwalela ya gago.

ts	n	w	f	s	i
l	o	m	e	p	a



Medumopuo

A o ka oketsa
mafoko ano?

Buisa mafoko mme o batle modumo o o fetotsweng
Kopololela mafoko ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o feleetse le a bofelo.

tsoma	→	tsona	→	_ena
dintsi	→	tsentse	→	fe_tse
lotswa	→	botswa	→	fe_wa



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Diphologolo tsa naga di fetswa ke kgotlelego. Batho ba tsenya leswe mo metsing , mo mmung le mo moweng. Seno se ntsenya tlhobaelo. Matswela ga a kitla a itumedisa fa re feditse diphologolo.



Mokwalo

Kopololela mo bukeng ya go kwalela ya gago.

o o o o o o



Thitokgang: **Re a bina**



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kwala medumo eno e le meraro ka mo bukeng ya go kwalela ya gago.

tsh

ntsh

tshw

Kwala mafoko ano ka fa tlase ga modumo o o nepagetseng.:

tona

mena

hema

ntsi

tshipi

tshwenya

ntsho

tshwara

bontsha

notshe



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Notshe e a tshwenya.

Mo moagong, go na le letshwao la tsiboso. “Elatlhoko! go na le dinotshe!” Batho botlhe ba tshwenyegile. “Nyaa, eseng jalo! go na le phaposi e e kgethegileng e re tsadisang dinotshe mo go yone,” ga rialo motsamaisi.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

n-tsh-e-l-a
b-o-tsh-e-l-o



Aga mafoko o a kwale mo bukeng ya go kwalela ya gago.

n	ts	w	o	s	a
tsh	e	p	i	l	b



Medumopuo

A o ka oketsa
mafoko ano?



Buisa mafoko mme o batle modumo o o fetotsweng
Kopololela mafoko ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o feleetse le a bofelo.

tsala	→	tsela	→	n_ala
tshola	→	tshela	→	_osa
ntshela	→	ntshola	→	_tshana



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Ditsala di ntshana se inong. Go kaya gore ditshala di abelana sengwe le sengwe ka lorato. Fa o na le tsala o tshwanetse go tshwenyega ka ena. O mo gomotse fa a tshwenyegile, a hutsafetse kgotsa a lela.



Mokwalo

Kopololela mo bukeng ya go kwalela ya gago.

Oo Oa Oe Oi Ao Eo Io



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Morutabana yo o binang

Kwa motseng o monnye kwa Foriesetata, bana ba tshameka mo mmung le mo tlhageng.

Ka letsatsi lengwe moeng o ne a tla mo motseng. “Leina la me ke Suzette,” a rialo. “Ke tlile go le ruta mmmino wa palei.”

Bana ba ne ba sa itse palei. “Palei ke eng?” ga botsa mosimane Karabo. “Palei ke mmmino,” mme Suzette a araba. “O ema o tsharologile. O bo o tsamaya bofelo jaaka phefo mo tlhageng.”

Kwa tshimologong bana ba ne ba ikgogona. Maoto a bona a ne a roroma ba bo ba wela fa fatshe.

Fela mme Suzette o ne a le pelonomi. “Leka gape,” a rialo. “Ema ka menwana ya dinao. Tsholetsa matsogo jaaka diphuka tsa nonyane.”

Letsatsi lengwe le lengwe bana ba ne ba bina kwa ntle. Ka bonya ba nonofa. Ba kgona go ema ka ditsetsekwane le go retologa.

Ka letsatsi lengwe mme Suzette a kopa ba malapa



go tla go bogela bana. Bana ba ne ba bina jaaka dinonyane. Ba malapa ba opa magofi.

Dithuto tsa mmmino tsa ga mme Suzette di ne tsa itumedisa batho botlhe.



Go tlhaloganya

Kopololela dipolelo ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o di feleletse:

- 1. Mme Suzette o ne a tla mo motseng go...**
- 2. Mme Suzette o ne a re bana ba tsamaye jaaka ...**
- 3. Dithuto tsa mmmino wa palei di ne tsa dira gore botlhe ...**



Popego ya Puo

Kopololela lenaane la mafoko mo bukeng ya go kwalela ya gago.
Thalela sebopapuo se se akareditsweng mo lefokong lengwe le lengwe.
Sebopapuo seno se kaya eng?

1. disa
2. kwadisa
3. tshedisa
4. ledisa
5. opedisa



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kwala medumo eno e le meraro ka mo bukeng ya go kwalela ya gago.

ntsh

tshw

ntshw

Kwala mafoko ano ka fa tlase ga modumo o o nepagetseng.:

wisa

tshola

bontsha

tshwana

rona

bolawa

bowena

tshega

tshwaya

bontsho



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

O bona setshwantsho se sentsho.

“Bona maru a mantsho ale! A tliša setsuatsue,” ga rialo Tshepo. “Nna ga ke tshabe setsuatsue,” ga rialo Ditshego. “A re taboge, o ntshware ka letsogo gore o seke wa wa,” Tshepo a laela Ditshego.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

b-o-n-tsh-a
tsh-w-a-r-a-n-a



Aga mafoko o a kwale mo bukeng ya go kwalela ya gago.

n	tsh	w	ts	o	b
i	a	r	m	e	l



Medumopuo

A o ka oketsa
mafoko ano?



Buisa mafoko mme o batle modumo o o fetotsweng
Kopololela mafoko ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o feleletse le a bofelo.

motse	→	dutse	→	le_e
tshwara	→	tshwana	→	tsh_asa
lwantsha	→	bontsha	→	n_a



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:


Bana ba tshwarana ka matsogo. Ba tshameka motshameko wa tshwara-tshwara. Fa ke tshameka ba ntshwara ka matsogo a le mabedi. Fela fa ba ntshwara jalo ga ke kgone go itshegetsa.



Mokwalo

Kopololela mo bukeng ya go kwalela ya gago.

u u u U U U



Kanelokgang ya Maitlhamelo



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kwala medumo eno e le meraro ka mo bukeng ya go kwalela ya gago.

ntšh

tšhw

tšh

Kwala mafoko ano ka fa tlase ga modumo o o nepagetseng.:

tšhotlho tšhoko bontšhe setšhaba tšhaka

ntšhotšho konopa mowa bona wela



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Tšhotlho ke nama e e monate.

Rakgadi o apeile nama ya tšhotlho. Rotlhe re rata tšhotlho. Fa rakgadi a tshola nama, malome o mo leba ka leitlho le le ntšhotšho. O kopa gore a mo tsholele nama e ntsi. Nna rakgadi o ntsholela nama e e lekaneng.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

s-e-k-o-l-o
tšh-a-k-a



Aga mafoko o a kwale mo bukeng ya go kwalela ya gago.

tšh	n	w	e	tsh	a
l	k	s	o	u	i



Medumopuo

A o ka oketsa
mafoko ano?



Buisa mafoko mme o batle modumo o o fetotsweng
Kopololela mafoko ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o feleletse le a bofelo.

tšhisi	→	tšhotlha	→	_upu
tšhono	→	letšhoba	→	_okoletse
_wamoga	→	bontšhe	→	ntšhwafatsa



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Dikago tsa sekolo sa rona di onetse. Jaanong ke nako ya gore di ntšhwafadiwe. Batsadi ba newa tšhono ya go thusa ka go aba didiriswa. Ba bangwe ba ka abela badiri dijo. Mme o tla abelana ka kuku ya tšhokoletse.



Mokwalo

Kopololela mo bukeng ya go kwalela ya gago.

Uu Ua Ue Ui Uo Au Eu Ju Ou



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Jerusalema: Mmino wa Aforika Borwa

Jerusalema ke pina ya Aforika Borwa. E tlhamilwe ke Master KG. Mosadi yo o bidiwang Nomcebo ke ene a e opelang. O opela ka seZulu.

Pina e ne ya phasalatswa ka 2019. Batho ba mo Aforika Borwa ba ne ba e rata. Ka bonako e ne e tshamekiwa mo diyalemoweng letsatsi lengwe le lengwe.

Setlhophsa sa ditsala kwa Angola se ne sa tlhama mmino o o tsamaisanang le pina eno. Ba ne ba phasalatsa bidio eno ya mmino mo inthaneteng.

E ne e le mmino o o motlhofo le o o itumedisang. Ka bonako, o ne wa anama mo lefatsheng lotlhe!

Baoki ba ne ba o bina. Mapodisi a ne a o bina. Barutabana le barutwana ba ne ba o bina. Batho mo dinageng di le dintsi ba ne ba o bina.

Aforika Borwa e ne e le motlotlo. Pina e e tswang mo nageng ya rona e ne dira gore lefatshe lotlhe le bine!

Le gompiono batho ba santse ba rata pina ya Jerusalema. Seno ke sesupo sa gore dipina le mmino di kgona go kopanya batho.





Go tlhaloganya

Kopololela dipolelo ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o di feleetse:

- 1. Jerusalema ke pina e etswang ...**
- 2. Mmino o ne wa tlhama ke ...**
- 3. Seno ke sesupo sa gore mmino o ka ...**



Popego ya Puo

Kopololela lenaane la mafoko mo bukeng ya go kwalela ya gago.
Thalela sebopapuo se se akareditsweng mo lefokong lengwe le lengwe.
Sebopapuo seno se kaya eng?

- 1. i**
- 2. itira**
- 3. ipega**
- 4. itoma**
- 5. ipela**

Thitokgang: Re bona thuso

Tokafatso ya puo:

Seane

Polelwana ya setso e e nang le molaetsa wa tsiboso kgotsa kgakololo go dirisiwa mafoko a tshwantshiso.

Kgetse ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa.

Fa re palelwa ke go dira sengwe, re ka kopa mongwe gore a re thuse. Re seke ra kgaratlha re le nosi.

Dikgang:

Phaloso ka Didolofini



Tsholofelo o bona thuso



Tlotlofoko

dolofini:	Phologolo e e bothale e e nnang mo lewatle. Didolofini ke diamusi tse di hemang mowa, jaaka batho.
pholosa:	Go thusa mongwe yo o leng mo kotsing.
boto ya go palama makhubu:	Boto e telele e e dirisiwang go palama makhubu a lewatle.
mopalami wa makhubu:	Motho yo o palamang makhubu mo botong ya go palama makhubu.
kutlobotlhoko:	Khutsafalo e e kwa boteng e batho ba e utlwang fa ba latlhegeletswe ke mongwe kgotsa sengwe se se bothokwa sa ruri.
netefaletsa:	Go thusa mongwe go ikutlwa a ritibetse ka go ba bolelela gore ba se ka ba tshwenyega.
kgatelelo ya maikutlo:	Go ikutlwa o hutsafetse mo nakong e telele mme o thatafalelwa ke go itumelela dilo.
moithutatlhaloganyo:	Motho yo o thusang batho go tlhaloganya dikakanyo tsa bona, maikutlo le maitshwaro.

Tlotlofoko

go ithoba maikutlo:

Ditsela tsa go thusa batho gore ba ikutlwe botoka mo maikutlong kgotsa mo mmeleng.

mothoba maikutlo:

Motho yo o e leng moitsaanape yo o dirang le wena fa o tlhoka thusa ka maikutlo kgotsa mmele.

go fola:

Go fola morago ga go utlwisiwa botlhoko kgotsa go kgopisega.

go itshidilola:

Go dirisa ditiro tse di jaaka go ikotlolola, go bina, go taboga kgotsa go tsikeneyega.

Botsa balelapa la gago:



Fa nka gobala kgotsa ka nna mo kotsing, nka dira eng go bona thuso?

Dikgannyana dingwe tse re di buisang di bua ka fa bana ba buisanang le balelapa ka ga maikutlo a bona. A o akanya gore seno se molemo?





Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kwala medumo eno e le meraro ka mo bukeng ya go kwalela ya gago.

ee

oo

uu

Kwala mafoko ano ka fa tlase ga modumo o o nepagetseng:

poo

feela

baagi

thuu!

siile

neela

mooki

seela

tuulalo

jaana



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Rre o neela malome poo.

Morutabana a re bana ba nne ka tuulalo ba reetse fa a ba tlotlela kgannyana. “Rona re rata dikgannyana,” bana ba goa. Fa bana ba ntse ba reeditse, ga utlwala setswalo se itaagana, thuu!



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o a kwale mo bukeng ya go kwalela ya gago.

aa	ee	ii	oo	uu	l
j	l	n	a	p	s

j-aa-n-a
s-ee-l-a



Medumopuo

Buisa mafoko mme o batle modumo o o fetotsweng
Kopololela mafoko ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o feleetse le a bofelo.

feela	→	neela	→	bee_a
leeme	→	feela	→	b_la
jaana	→	jaaka	→	m_no

A o ka oketsa
mafoko ano?



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Dikoko tsa ga nkoko di na le maano. Di beela mae mo tthageng gore a seke a bonwa motlhofo. Fa nkoko a feela, di sela manathwana a dijo. Nkoko o di naya dijo tse di nang le dikotla. Seno se dira gore marapo a tsone a nne le mooko.



Mokwalo

Kopololela mo bukeng ya go kwalela ya gago.

b b b B B B



Thitokgang: **Re bona thuso**



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kwala medumo eno e le meraro ka mo bukeng ya go kwalela ya gago.

mm

nn

rr

Kwala mafoko ano ka fa tlase ga modumo o o nepagetseng.:

mmopa

mmala

nne

rre

rraabo

mmaapa

senno

monna

rremogolo

nnisega



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Ba bopa nkgo ka mmopa.

Mmapa ke sediriswa se se botlhokwa. O kgona go supa kwa mongwe a nnang gona. Baagi ba kgona go dirisa mmapa go tsaya maeto. Rremogolo o nthutile go dirisa mmapa wa toropo ya rona go bona gore go na le meago e le mekae.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o a kwale mo bukeng ya go kwalela ya gago.

mm	nn	rr	o	e	g
p	i	s	m	d	n

mm-o-p-a
s-e-nn-o



Medumopuo

Buisa mafoko mme o batle modumo o o fetotsweng
Kopololela mafoko ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o feleletse le a bofelo.

monna	→	senno	→	ba_a
mmala	→	mmopa	→	_edi
rre	→	rraabo	→	_aagwe

A o ka oketsa
mafoko ano?



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Rraagwe Rorisang ke kgosi ya motse wa rona. Kwa lekgotleng o na le senno se se kgethegileng. Se na le letlalo la mmala wa nkwe. Senno seno ga se nniwe ke batho ba bangwe.



Mokwalo

Kopololela mo bukeng ya go kwalela ya gago.

Ba Be Bi Bo Bu Ab Eb Ib Ob Ub



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Tshoswane le tlou

Bogologolo tshoswane e ne e nna gaufi le setlhare se segolo. Letsatsi lengwe e ne ya tswa go ya go batla dijo. Letsatsi le ne le le mogote. Tshoswane e ne ya timela e sa itse tsela e e boelang gae.

Tlou e tona e ne ya feta. Tshoswane e ne e le nnye thata mme e na le poifo. “Ke kopa thuso tlou,” ya rialo. “Ke timetse ga ke kgone go boela gae.”

Tlou e e pelonomi ya leba fa fatshe go bona tshoswane. “Pagama mo pogong ya me, tshoswane,” ya rialo. “Ke tla go thusa.”

Tshoswane ya pagama. Tlou e ne e le kwa godimo. E ne e kgona go bonela kwa kgakala mo nageng. “Setlhare sa gago ke sele!” ga rialo tlou, mme ya isa tshoswane gae. “Ke a leboga tlou,” ga rialo tshoswane. “O motona ebile o pelonomi.

Morago ga matsatsi a le mantsi, tlou ya tlahabiwa ke mmutlwa mo leotong. E ne e utlwa botlhoko thata.

Tshoswane e ne ya tla le ditsala tsa yona



tsotlhe. Di ne tsa goga ka thata go fitlhela mmutlwa o tswa!

“Ke a leboga tshoswane,” ga rialo tlou. O ne a itumelela gore o ne a thusa tshowane fa e ne e timatse.



Go tlhaloganya

Kopololela dipolelo ka mo bukeng ya go kwalela ya gago mme o di feleletse:

- 1. Tshoswane e ne ya kopa tlou gore e mo thuse ...**
- 2. Tlou e ne ya laela tshoswane gore e ...**
- 3. Tshoswane le ditsala tsa yona di ne tsa ...**



Popego ya Puo

Kopololela lenaane la mafoko mo bukeng ya go kwalela ya gago.
Thalela sebopapuo se se akareditsweng mo lefokong lengwe le lengwe.
Sebopapuo seno se kaya eng?

- 1. tse**
- 2. buisitse**
- 3. busitse**
- 4. disitse**
- 5. fetotse**



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Buisa Mafoko a Maleele

1. Kopololela mafoko ka mo bukeng ya go kwalela ya gago.

direlana

2. Batla mme o thalele ditumanosi tsotlhe:

direlana

3. Oketsa ka go bontsha kgaoganyo ya dinoko:

di/re/la/na

4. Buisa dinoko:

di-re-la-na

5. Kopanya dinoko mme o buise lefoko:

direlana

Boeletsa ka mafoko:

- a. golegela
- b. baakanya
- c. dipolelo
- d. siamisetsa
- e. dipelesa



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Tsenya matshwao a puo

1. Buisa the sentence:

pitso tiro le dineo ba a opela

2. Tsenya ditlhakakgolo mo polelong.

Pitso Tiro le Dineo ba a opela

3. Kwala khutlo mo polelong.

Pitso Tiro le Dineo ba a opela.

4. Kwala diphegelwana mo polelong.

Pitso, Tiro le Dineo ba a opela.

Boeletsa ka dipolelo:

- a. bonolo, neo le pako ba dirile ka natla
- b. ga go ope yo o tsamayang
- c. re timetse



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Buisa mafoko a maleele

- a. kolobisa
- b. sereto
- c. nanogang
- d. fetelela
- e. simolola



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Tsenya matshwao a puo:


- a. lerato o na le mosese ditlhako le futshe
- b. bona bana ba a bina
- c. masole a a lwa
- d. rona ra batla go buisa
- e. go buisa dibuka go a itumedisa



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Batho ba pagama difofane go tsaya maeto. Sefofane se kgabaganya sekgala se se seleele ka nako e khutswane. Fa o tsamaya ka sefofane ga o diiwe ke pharakano. Gongwe maemo a bosa a a maswe a ka nna a baka dukhuego.



Kanelokgang ya Maitlhamelo



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Buisa mafoko a maleele

- a. kgobokanya
- b. hupetsa
- c. solofela
- d. jalela
- e. kwalelana



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Tsenya matshwao a puo

1. Buisa polelo:

Rorisang a re tsamaya le nna

2. Kwala phegelwana fa pele ga mafoko a a buiwang.

Rorisang a re, tsamaya le nna

3. Kwala ditsejwana fa pele le fa morago ga mafoko a a buiwang.

Rorisang a re, “Tsamaya le nna.”

Boeletsa ka dipolelo:

- a. Busang a botsa a dipodi di sule
- b. ke itumetse thata ga rialo Neo
- c. Tefo o ne a re siang kubu ke eo
- d. Mosidi a re tabogang ka bonako re sie
- e. Dipuo a re ga ke batle go ya gae



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Buisa mafoko a maleele

- a. diphetogo
- b. tsitsipano
- c. dikgakololo
- d. dinonyane
- e. dinamanyane



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Tsenya matshwao a puo:

- a. Pule a botsa a gompieno re ya go reka
- b. selang matlakala ga rialo mme
- c. thibela podi eo Bakang a goa
- d. Bonang a re bana ga ba na dijo
- e. banna ba re re tshwanetse go tsoma tau



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Go tsedidi, ka ga jalo bana ba gotsa molelo. “Elang tlhoko gore le seke la fisa naga,” ga rialo mme. Molelo wa naga o ka senya dilo di le dintsi. Mosi le ona o a senya.



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Leano la ga mme Molobe

Mme Molobe e ne e le morutabana. Phaposi ya gagwe e ne etletse bana ba ba matlhagatlhaga.

Letsatsi lengwe Tiro o ne a tsaya pene ya ga Tshepo. Tshepo o ne a galefa, sefatlhego sa gagwe sa hibila. O ne a batla go goa.

“Emisa,” ga rialo mme Molobe ka lentswe le le ritibetseng. “E tla ke go bontshe leano.” O ne a laela bana botlhe go nna mo phateng fa fatshe.

“Fa re galefa, mebele ya rona e a gotela,” a rialo. “Pelo ya rona e iteela ka bonako. Fela re ka kgona go e ritibatsa.”

“Jang?” ga botsa Tshepo. “O ka goga mowa,” ga rialo mme Molobe. “Nkgelela malomo. Butswela kerese o e time.”

Mme Molobe a ba bontsha gore o dira jang seno. A goga mowa eketse o nkgelela lelomo. A bo a ntsha mowa eketse o butswela go tima kerese.





Go tlhaloganya

Kopololela dipolelo ka mo bukeng ya go kwalela ya gago o mme o di feleletse:

- 1. Fa re galefa dipelo tsa rona di ...**
- 2. Goga mowa o nkgelele ...**
- 3. Butswetsa mowa o ...**



Popego ya Puo

Kopololela lenaane la mafoko mo bukeng ya go kwalela ya gago.
Thalela sebopapuo se se akareditsweng mo lefokong lengwe le lengwe.
Sebopapuo seno se kaya eng?

- 1. bua**
- 2. buela**
- 3. buelana**
- 4. buelela**
- 5. buega**

**Copyright © 2026 National Educational
Collaboration Trust (NECT)**

This work is licensed under a **Creative Commons
Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0
International License (CC BY-NC-ND 4.0)**.

Additional permissions beyond the scope of this license
may be available. For further information, please
contact the publisher at **materials@nect.org.za**.

First edition, 2026





NHLRP | National Home Language Reading Programme “